وەڵامێک بۆ دەجال

قانع خورشید

موعتەزیلی ئیخوانی

نـــووسەر :
مامۆستا ئوسامە تەوحیدی
ئامادەکردنی : سەرخەری دەوڵەتی ئیسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم

وەڵامێک بۆ دەجال قانع خورشید ـی
ئیخوانی موعتەزیلی

نووسراوی

مامۆستا ئوسامە تەوحیدی -حفظه الله-

ئامادەکردنی

سەرخەرێك لە ئیعلام

١٤٤٨ هیجری

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وەڵامـێک بۆ دەجال قـانع خورشید ـی ئیخوانـی موعتەزیلی ئەڵێت :

١ - دینی ئیسـلام هی هیـچ کۆمەڵێـک نیـە !

٢ - موعتەزیلە بەعالم وعەوامیـانەوە وەک من وتۆ بەشێکن لەئومەتی ئیسـلام ـن.

٣ - بیستومانە خیرالقرون سەردەم ـی پێغەمبەر صلی الله علیە وسلم و چینی دوواتر وچینی دووای ئەوانی ترە ئەمە مەدرەسەی ئەهلی سونە وجەماعەیە بەئەشاعـــیرە وماتوریـــدی دوواتـــر سەلەفـــیەکان هاتن ئەشاعیرە وماتوردیدیەکانیـان دەرکرد سەلەف بەپێی ئەوفەرموودە سێ سەدەکەیە لەهاوەڵان و تـابعین کەموعتەزیلە لەنـاو تـابعینابـوون.

٤ - یـەک عالم ـی ئەهلی سوننە وجەماعە نەیانوتوە موعتەزیلە کـافرە !

وەڵام دانەوەی ئەم نەزانە متعالم ـە کەخۆی زۆر بەئەهلی علم ئەزانێت تـەنها بەم چوار خاڵە لەم قـسانەیدا ئاست ـی علم ـی ئەم کەسەتان پیشان ئەیەین:

١ - بەڵێ خاوەن ڕاستەقینەی ئیسـلام تـەنها یەک کۆمەڵ ودەستەن کەلەناو 72 کۆمـەڵی گومڕا تـەنها ئەوانن ئیسلامی ڕاستەقینە پـەیڕەو ئەکەن وهەرئەوانیش لەقیامەت ڕزگاریـان ئەبێت کەواتـا ئەوقسەیەت کەئەڵێیت (دینی ئیسـلام هی هیـچ کۆمەڵێـک نیـە !) ئەمە ڕەدکردنەوەی چەندان ئایەت وفەرموودەیـە کەئەم ئیسلامـە بەتـەنها یـەک کۆمەڵ لەموسڵمانان بەڕێوەی ئەبەن وپەیڕەوی لێ ئەکەن وەکو خۆی بەڵام گروپ وکۆمەڵەکان ـی تر هەمووی لادەرن لەوئیسلامەی الله تـعالی بۆمحمدی ناردوە صلی الله علیە وسلم.

شێخ ـی ئیسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فەرموویەت ـی : إنَّ أحَقَّ النَّاسِ بأن تكونَ هي الفِرقةَ النَّاجيةَ أهلُ الحديثِ والسُّنَّةِ الذين ليس لهم مَتبوعٌ يتَعصَّبونَ له إلَّا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم أعلَمُ النَّاسِ بأقوالِه وأحوالِه. مجموع الفتاوى (3/347)

شایستەترین ـی خەڵکی بەوەی لەکۆمەڵی ڕزگاربوو بن بریتین لەئەهلی حەدیث وسونەت ئەوانەی کەهیچ پێشەوایەکیان نیە دەمارگیریان بۆی هەبێت تەنها پێغەمبەر نەبێت صلى الله عليه وسلم وەئەوان زاناترین ـی خەڵکانن بەوتار ورەفتارەکانی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم.

بەڵام جگە لەئەهلی سونەت کەپەیڕەوکاری هەقیقی ئەهلی سونەتن شێخ ـی ئیسلام ئەفەرموێت : وأمَّا الفِرَقُ الباقيةُ فإنَّهم أهلُ الشُّذوذِ والتَّفرُّقِ والبِدَعِ والأهواءِ.
بەڵام کۆمەڵ وگروپەکان ـی تر ئەهلی لادان وپەرتەوازەیی وبیدعە وهەواو ئارەزوون. مجموع الفتاوى (3/345)

کەواتا ئیسلام ـی هەقیقی تەنها لەیەک کۆمەڵدا کۆبۆتەوە نەک ئەوەی قانع خورشیدی نەزان ئەیڵێت.

خاڵی ٢ کەئەڵێت : موعتەزیلە بەعالم وعەوامیانەوە وەک من وتۆ بەشێکن لەئومەتی ئیسلام ـن لەخاڵی ٤ ئەڵێت یەک عالم ـی ئەهلی سوننە وجەماعە نەیانوتوە موعتەزیلە کافرە !

لەوەڵام ـی ئەم دوو درۆی درۆزانە ئەڵێم لەبڕی زانایەک مـن ئیجماع ـت بۆ

ئەهێنم بەڵکو لەبڕی تەنها وتەی زانایانی سەلەفی وتەی ئەو ماتوردیدیانەشت بۆئەهێنم کەتۆ بەئەهلی سونەتیان ئەزانیت.

یەکەم ئیجماعی سەلەف لەسەرتەکفیرکردن ی موعتەزیلە بەمطلق ی :
ئیمام ی ابن قیم له مختصر الصواعق المرسلة پەڕەی 524 ئەفەرموێت :
فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأُخُوَّةَ الَّتِي بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى تَكْفِيرِهِمْ وَأَنَّهُمْ زَادُوا عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فِي التَّعْطِيلِ فَالْمُعْتَزِلَةُ.
تێڕامێنە لەبرایەتی نێوان ئەمانە وئەو موعتەزیلانە کەسەلەف کۆدەنگ بوون لەسەر تەکفیرکردنیان بەڵکو ئەمانە لەتعطیل کردن پێش موعتەزیلەش کەوتون وزیاتر لەتعطیل ڕۆچوون.

کەواتا ئەمە وەڵام بۆ جەهلی یەکەمت کەئەڵێی عالم وعەوام ی موعتەزیلە بەشێکن لەئومەت واتا بەهیچ جۆرێک تەکفیرناکرێن بەڵام ئەوە ئیجماع لەسەر تەکفیری ڕەهای موعتەزیلە.

بەڵگەش لەسەر تەکفیری دیاریکراوی موعتەزیلەکان (لەدوای ئیقامە بڕوانە شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ئەثەری ژمارە 423 بەرگی 2 پەڕەی 279) بریتیە لەوەی الحافظ ابن عساکر بەسەنەدەوە گێڕاویەتیەوە کەئیمام ی شافعی گفتوگۆ قسەی لەگەڵ حفص ی الفردی (موعتەزیلی) کرد کەحفص ئەیگوت قورئان مەخلوقە ئیمام شافعی دوای هێنانەوەی بەڵگە لەسەری تەکفیری کرد الربیع ئەفەرموێت : (إن حفصًا بعدما خرج من عند الشافعي قال لي أراد الشافعي ضربَ عنقي).

دووای ئەوەی حفص لەلای شافعی دەرچوو ووتی شافعی ویستی لەگەردنم بات. تبيين كذب المفتري [ص/339-340]

پاشان لەلای زانایان ی ئەهلی سونەت موعتەزیلە بەلقێک لەجەهمیەکان دانراون لەحوکمدا جیانەکراونەتەوە شێخ ی ئیسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فەرموویەت ی : وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور،والأشعرية الجهمية الإناث ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية.

یەحیای کوڕی عەمار ئەیفەرموو موعتەزیلە جەهمی نێرینەن وئەشعەریەکان جەهمی مێینیەن مەبەستیان لەو ئەشعەریانەیە سیفاتە خەبەریەکان نەفی ئەکەن. الفتاوى 6/360

لەوتەیەکی تردا ئەفەرموێت : فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية مجموع. فتاوى ابن تيمية (8 / 117)
موعتەزیلە نێرەمووکی جەهمیەکانن.

کەواتا موعتەزیلە هەمان حوکمی جەهمیەکانن کەسەلەف کوڕان بوون لەسەرتەکفیرکردنیان وەک شێخ ی ئیسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فەرموویەت ی : الْجَهْمِيَّةَ الَّذِينَ كَفَّرَهُمْ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ تَكْفِيرًا مُطْلَقًا؛ وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ الْمُعَيَّنُ لَا يَكْفُرُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ. الفتاوى 2/352
جەهمیەکان ئەوانەی سەلەف تەکفیریان کردوون بەتەکفیرکردن ی ڕەها ئەگەرچی کەسی دیاریکراو لەوان تەکفیرناکرێت تادوای ئیقامە حوجە.

ئیمام ـى ابو یعلى الفراء ـى حەنبەلی ئەفەرمویّت : لا يختلف المذهب في تكفيرالمعتزلة بمسائل يقولونها منها القول بخلق القرآن ونفي الرؤية.

لەمەزهەب ـى حەنبەلی ڕاجیاوازی نیە لەسەرتەکفیرکردن ـى موعتەزیلە بەهۆی ئەو قسانەی ئەیڵێن لەوانە وتنی قورئان مەخلوقە ونەفیکردن ـى بینینی الله تعالى. 106 كتاب الروايتين والوجهين ابويعلى الفراء

تەکفیرکردن ـى ماتوردیەکان بۆ موعتەزیلە :

محمد المرتضى الزبيدى شرۆڤەکاری کتاب ـى إحياء علوم الدين لەکتاب ـى إتحاف السادة المتّقين (2/135) ئەڵێت : لم يتوقف علماء ما وراء النهر من أصحابنا ـ يعني الماتريدية ـ في تكفير المعتزلة.

زاناکانمان ـ ماتوریدیەکان ـ لە وراء النهر کەسیان ڕاجیاوازیان نیە لەتەکفیرکردنی موعتەزیلەکان (وراء النهر لەئێستادا کازاخستان و ئۆزبکستان وترکستان وطاجکستان ئەگرێتەوە).

ئەوەش زانا بەناو ئەهلی سونەکان ـى خۆت کەتەکفیری موعتەزیلە ئەکەن بەنەقڵکردن ـى ئیجماعی زاناکان ـى ماتوریدی کەچی تۆ داوای ئەوەت کرد کەیەک زانا نەبووە لەئەهلی سونەت تەکفیری موعتەزیلە بکات.

پاشان خاڵی چوارەم کەئەڵێیت : بیستومانە خیرالقرون سەردەم ـى پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم و چینی دوواتر وچینی دووای ئەوانی ترە ئەمە مەدرەسەی ئەهلی سونە وجەماعەیە بەئەشاعیرە وماتوریدی دوواتر سەلەفیەکان هاتن ئەشاعیرە وماتوردیدیەکانیان دەرکرد سەلەف بەپێی ئەوفەرموودە سێ سەدەکەیە لەهاوەڵان و تابعین کەموعتەزیلە لەناو تابعینابوون.

وەڵام :

لێرەیـا ئەم قانع ـە نەزانە ئەیەوێ بڵێت هەموو ئەو کۆمەڵانەی لەوسێ سەدەیـە بون هەمووی بەباشترینەکانی ئومەت دائەنرێن لەناویاندا ئەشعەری وماتوریدی وموعتەزیلە بەنمونە ئەهێنێتەوە!!

یـەکەم ئەشعەریەکان کەخۆیان ئەیەنە ابو حەسەن ـی ئەشعەری ئەبێت ئەوە بزانین ابو حسن لەساڵی 260 ـی کۆچی لەدایکبوە چل ساڵ تـەمەن ـی موعتەزیلە بووە کەواتا تاکۆتای هاتنی سێ سەدەکە شتێک نەبوە بەناوی عەقیدەی ئەشـعەری تۆچۆن ئەشعەریەتت کرد بەبەشێک لەسەلەف ؟؟؟ ئەمە جەهلی یـەکەم.

پـاشان ماتوریدیەکان کەئەمانە شوێنکەوتەی أبي منصورٍ محمَّدِ بنِ محمّد الماتريدي السمرقنْدي (کـەلەساڵـی 333هـ) وەفاتـی کردووە لەسەدەی چواری هجری ـدا ئەم عەقیدەیـە دەرکەوت بەڵام ناسراو نەبوو لەناوخەڵکیدا لەسەدەی پێنج ـدا بڵاوبووەوە ئـایا کاتێـک شوێنکەوتوانی سەلەف ئەو دوو عەقیدە گومڕایە لەسەلەفیـەت دەرئەکەن هیچ ناهەقی وستەمێکیان کردووە ؟ لەکاتێکدا لەڕووی کات و لەڕووی سەدە ولەڕووی عەقیدەیشەوە ئەو دووعەقیدەیـە هیچ پەیوەندی بەعەقیدەی سەلەفەوە نیـە.

پاشـان کەئەڵێی موعتەزیلە لەناو سێ سەدەکە بوون ولەچینی تـابعین بـوون واتا ئەتـەوێ بڵێی کەواتا موعتەزیلە سەلەفی چاکەکاری ئێمەن ؟! خۆئەگەر بـەوقسەی تۆبێت خەواریج ـیش لەچینی تـابعین بـوون کەکوژران و لەناوبران بەهەمان شێوە قەدەرەیەکان لەچینی تـابعین بوون کەتەکفیرکران.

ئایا لەبەر ئەوەی خەواریج وقەدەری وموعتەزیلە لەچینی تابعین وناو سێ سەدەکە بوون ئیتر تەنها بەبونیان لەوسەردەمە ئەبن بەئەهلی هەق وخاوەن شەرع ؟ گەربڵێی بەڵێ کەواتا تۆ ئەبێت بڵێی هاوەڵان هەڵەبوون لەکوشتاری خەوارج کەکوشتنی خەوارج بەدەقی فەرمودە پاڵپشت کراوە لەگەڵ ئیجماعی هاوەڵان تەکفیری قەدەریەکان بەهەمان شێوە خۆ مانعی زەکات و مسیلەمەی کذاب و پێغەمبەرە درۆزنەکان لەوسەردەمانە دەرکەوتن ئایا بەئەقڵی کەم وکورت ـی تۆ هەموو ئەوان ئەبن بەسەلەفی چاکەکاری ئێمە ؟ ئەمە نیشانەی نەفامی وتێنەگەشتنی تۆیە لەفەرموودەی باشترین ـی خەڵکی سەردەمەکەی منن پاشان ئەوانەی دووای ئەوان یەن پاشان ئەوانەی دووای ئەوان یەن مەبەست پێی ئەوەیە باشترین خەڵک لەوسەردەمە هاوەڵان بوون نەک هەموو خەڵکەکە چونکە ئەگەر بەوتێگەشتنە خوار ولارەی تۆبێت قورەیشە بتپەرستەکان لەچاکترین ـی خەڵکانن ! بەڵکو مەبەست پێی لەهاوەڵانە پاشان ئەوانەی دووای ئەوان یەن واتا ئەوکەسانەی کەوەک هاوەڵان دینداری ئەکەن وشوێن ڕێبازی ئەوان ئەکەون چونکە خودی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرموویەت ـی (هەموو ئەو 72کۆمەڵە بۆئاگرن الا واحدة ما أنا علیه الیوم وأصحابي) تەنها یەک کۆمەڵ نەبێت کەلەسەر هەمان ئەو ڕێگایەن من وهاوەڵانم لەسەرین. رواه الحاکم

ئایا هاوەڵان وەک موعتەزیلە نەفی صیفات ـی الله تعالی ـیان کردووە ؟

ئایا هاوەڵان وەک موعتەزیلە وتویانە مرۆڤ خۆی خالق ـی کردارەکانی خۆیەت ـی و الله تعالی خەلق ـی نەکردووە ؟

ئایا هاوەڵان وەک موعتەزیلە وتویانە کەسێک تاوانێکی گەورە بکات نەکافرە نەموسڵمانە ئەگەر تەوبە بکات ئەگەڕێتەوە بۆئیمان تەوبە نەکات بەهەمیشەی لەدۆزەخ ئەمێنێتەوە ؟

ئایا هاوەڵان وتویانە شەفاعەت ـی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم موسڵمانە گوناهبارەکان ناگرێتەوە وهەرکامیان چوە دۆزەخەوە ئیتر دەرناچێت وبەهەمیشەی تێیدا ئەمێنێتەوە ؟؟

ئایا هاوەڵان وتویانە الله تعالی بەچاو نابینرێت لەقیامەت وەک موعتەزیلە وائەڵێت ؟

ئایا هاوەڵان وتویانە قورئان مەخلوقە وەک موعتەزیلە ؟ ئایا هاوەڵان وەک موعتەزیلە نەفی علوی الله تعالی یان کردووە ؟ زۆر شتی تریش ئایا ئەو ڕێگای پێغەمبەرصلی الله علیه وسلم وهاوەڵانیەتی ؟ بێگومان نەخێر کەواتا تۆکەخۆت نەزان ـی قسەش بۆکۆمەڵێ نەزان ئەکەیت ئەتەوێ واپیشان ـی بەیت موعتەزیلە سەلەفی چاکەکاری ئێمەن لەکاتێکدا ئەوەی بۆنی زانستی شەرعی کردبێت هەر لەدوورەوە ئەزانێت قسەکانت هەمووی بێ بنەمان وهیچ یەکێ لەقسەکانت پاڵپشتێکی شەرعی نیە هەمووی خوڕافیات و درۆ وجەهل وبێ ئاگابوونە لەدەق ولەوتەی زانایان ومێژوو.

الله تعالی موسڵمانان لەروبیضەکان ـە پارێزاوبکات کەشەو ڕۆژیان خستۆتە سەریەکتر بۆبەلاڕێبردن ـی موسڵمانان ودوورخستنەوەیان لەڕێگا پاک وبێگەردەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ـوهاوەڵە بەڕێزەکان ـی.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ